

# t13\_lattice2 (TMRVqRdJY- HXkzeH4xceXtVwzoUdFpib9Lcm)

October 27, 2020

Let  $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v3\_lattices : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l3\_lattices : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_lattice2 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $v1\_funct\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_funct\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k2\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $g3\_lattices : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $l2\_lattices : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $u2\_lattices : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $l1\_lattices : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $u1\_lattices : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. (((v1\_funct\_1 X1) \wedge (v1\_funct\_2 \\ & X1 (k2\_zfmisc\_1 X0 X0) X0) \wedge (m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 \\ & (k2\_zfmisc\_1 X0 X0) X0)))) \wedge ((v1\_funct\_1 X2) \wedge ((v1\_funct\_2 X2 \\ & (k2\_zfmisc\_1 X0 X0) X0) \wedge (m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 \\ & (k2\_zfmisc\_1 X0 X0) X0)))))) \Rightarrow (\forall X3. \forall X4. \forall X5. \\ & (g3\_lattices X0 X1 X2 = g3\_lattices X3 X4 X5) \Rightarrow ((X0 = X3) \wedge ((X1 = X4) \wedge \\ & (X2 = X5)))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. (l2\_lattices X0) \Rightarrow ((v1\_funct\_1 (u2\_lattices X0)) \wedge \\ & ((v1\_funct\_2 (u2\_lattices X0) (k2\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0) ( \\ & u1\_struct\_0 X0)) (u1\_struct\_0 X0)) \wedge (m1\_subset\_1 (u2\_lattices \\ & X0) (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0) ( \\ & u1\_struct\_0 X0)) (u1\_struct\_0 X0)))))) \end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. (l1\_lattices X0) \Rightarrow ((v1\_funct\_1 (u1\_lattices X0)) \wedge \\ & ((v1\_funct\_2 (u1\_lattices X0) (k2\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0) ( \\ & u1\_struct\_0 X0)) (u1\_struct\_0 X0)) \wedge (m1\_subset\_1 (u1\_lattices \\ & X0) (k1\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 (k2\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0) ( \\ & u1\_struct\_0 X0)) (u1\_struct\_0 X0)))))) \end{aligned} \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l3\_lattices X0) \Rightarrow ((l1\_lattices X0) \wedge (l2\_lattices X0)) \tag{4}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l3\_lattices\ X0)\Rightarrow((v3\_lattices\ (k1\_lattice2\ X0))\wedge(l3\_lattices\ (k1\_lattice2\ X0))) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l3\_lattices\ X0)\Rightarrow(k1\_lattice2\ X0 = g3\_lattices\ (u1\_struct\_0\ X0)\ (u1\_lattices\ X0)\ (u2\_lattices\ X0)) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l3\_lattices\ X0)\Rightarrow((v3\_lattices\ X0)\Rightarrow(X0 = g3\_lattices\ (u1\_struct\_0\ X0)\ (u2\_lattices\ X0)\ (u1\_lattices\ X0))) \quad (7)$$

**Theorem 1**

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0)\wedge((v3\_lattices\ X0)\wedge(l3\_lattices\ X0)))\Rightarrow(k1\_lattice2\ (k1\_lattice2\ X0) = X0)$$